



***STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA  
OPŠTINE DANILOVGRAD  
2019-2022.godine***

*Novembar 2018. godine*

*STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA DANILOVGRADA  
2019.-2022. GODINE*



## **SADRŽAJ:**

1. Uvodna riječ predsjednice opštine.....	3
2. Pravni okvir / Zakon o sportu CG.....	4
3. Značaj i uloga sporta u savremenom društvu.....	5
4. Osnovne definicije i podjela sporta.....	7
5. Istorija sporta u Danilovgradu.....	9
6. Demografski podaci i stanovništvo.....	11
7. Analiza stanja sporta u Danilovgradu.....	11
8. Školski sport.....	16
* analiza stanja u školskom sportu	
* analiza stanja u predškolskom uzrastu	
* analiza stanja fizičkog vaspitanja u osnovnim školama	
* analiza stanja fizičkog vaspitanja u srednjim školama	
9. Amaterski sport/sport za sve.....	25
* sport u mjesnim zajednicama	
* sport za osobe sa invaliditetom	
* amaterski sport	
* rekreativni sport	
10. Profesionalni sport.....	30
11. Zdrastvena sposobnost sportista.....	31
12. Sportska infrastruktura.....	31
* fudbalski tereni	
* zatvoreni objekti u funkciji sporta	
* sportski objekti u javnoj upotrebi	
13.Plan realizacije strategije.....	35
* mjere razvoja	
* opšti i posebni ciljevi	
* implementacija	

## UVODNA RIJEČ

Strategija razvoja sporta Danilovgrada 2019-2022 godine koji je pred Vama predstavlja podršku za sistematsko rješavanje problema u oblasti sporta i priliku da naša lokalna uprava pokaže spremnost i učini dodatni napor i preuzme neophodne mjere u cilju unapređenja sporta u našoj opštini.

Ovaj dokument donosimo sa ciljem stvaranja sistema sporta u kojem će svako imati pravo da se bavi sportom, radi razvoja svoje ličnosti, održavanja dobrog zdravlja, poboljšanje fizičke sposobnosti, boljeg i svršishodnijeg korišćenja slobodnog vremena, unapređenja kvaliteta života i naravno postizanja vrhunskih sportskih rezultata koji će doprinijeti i razvoju grada.

Ova strategija bi trebala da pomogne kako bi svi građani imali jednake mogućnosti da se bave sportom, kroz pružanje odgovarajućih uslova i programa svih vrsta, obezbjeđivanju odgovarajućeg stručnog kadra, sport u školama i sve vidove uključivanja talenata, djece i mladih u sportskim aktivnostima, izgradnju i rekonstrukciju postojećih i novih sportskih objekata.

S obzirom da je naš grad sa dugom sportskom tradicijom očekujemo da će ovaj Program unaprijediti oblast sporta, povećati efikasnost i dostupnost sporta kao javne usluge, prije svega djeci i omladini ali i različitim društveno osjetljivim grupama a Danilovgrad će dobiti još jedan u nizu razvojnih dokumenata.

Zahvaljujem se radnoj grupi za rad na Strategiji razvoja sporta Danilovgrada za period 2019-2022 i svima ostalima koji su učestvovali u njegovoj izradi, jer kao što je izjavio najtrofejniji olimpijac svih vremena plivač Majkl Felps „Granice ne postoje. Što više sanjaš, dalje dosežeš“.

Predsjednica opštine  
Zorica Kovačević

## **PRAVNI OKVIR**

Prema Evropskoj sportskoj povelji sport predstavljaju svi oblici fizičke aktivnosti koji , kroz neorganizovano ili organizovano učešće imaju za cilj izražavanje ili poboljšanje fizičke spremnosti i mentalnog blagostanja , stvaranje društvenih odnosa ili postizanje rezultata na takmičenjima. Povelja predstavlja strateški dokument koji teži njenom implementacijom da se izgradi strateška pozicija sporta uopšte.

Na osnovu Zakona o sportu („Sl.list Crne Gore“, br.44/18 od 06.07.2018) Crne Gore sport je organizovana fizička ili druga aktivnost, odnosno djelatnost koja se obavlja po utvrđenim pravilima radi očuvanja, unapređivanja i razvoja psihofizičkih sposobnosti i sportskih znanja, zadovoljenja potreba za kretanjem i igrom, sportsko izražavanje i stvaralaštvo i postizanje sportskih rezultata na svim nivoima.Zakonom o sportu je uređena oblast sporta u skladu sa evropskim standardima i propisima čiji je razvoj bio izuzetno dinamičan u proteklom periodu, uz usaglašavanje sa nacionalnim propisima i konsenzus svih relevantnih subjekata sporta da se oblast sporta uredi na sistematski cjelovit i sveobuhvatan način.

Izrada strategije razvoja sporta proistekla je iz Zakona o sportu kojim je propisano da se za ostvarivanje javnog interesa i ciljeva u sportu donosi Strategiju razvoja sporta u jedinicama lokalne samouprave kojim se utvrđuju: dugoročne potrebe lokalnog stanovništva, razvojne prioritete, dinamiku realizacije, organizacione, finansijske i administrativne mjere za ostvarivanje programa koji se sufinansiraju iz Budžeta opštine Danilovgrad.

Strategijom razvoja sporta opštine Danilovgrad 2019-2022 godine je prikazano postojeće stanje sporta u našoj opštini na osnovu kojih se definišu preporuke u smislu poboljšanja stanja , dalje prikaz ciljeva i načina ka boljem pozicioniranju sporta a sve u skladu sa:

- Nacionalnim programom razvoja sporta Crne Gore
- Zakonom o sportu
- Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

I dalje podzakonskim aktima:

- Pravilnik o bližim uslovima i načinu sticanja statusa vrhunskih sportista
- Pravilnik o načinu vodjenja registra sportskih organizacija
- Pravilnik o sufinansiranju programa o sportu
- Pravilnik o uslovima za obavljanje zdravstvenih pregleda sportista
- Uredba o kriterijumima za utvrđivanje visine naknada i premija.

# ZNAČAJ I ULOGA SPORTA U SAVREMENOM DRUŠTVU

Sport ima ključnu ulogu u svakom društvu kroz doprinos socijalnoj koheziji, prevazilaženju predrasuda, povećanju pozitivnog uticaja na javno mnjenje i širenje etičkih i opštih principa koji se kroz njega prenose. Građani mogu učestovati u sportu kao pasivni posmatrači tj. gledaoci i ljubitelji sporta ili kao neposredni učesnici u sportskim aktivnostima, što jeste i najvažniji cilj razvoja sporta u svakom savremenom društvu kojem težimo i mi.

Ideja o vaspitanju tijela kao uslov za ravnotezu čovjekove ličnosti ima duboke korijene. U staroj Grčkoj društva sa robovlasičkim društvenim poretkom u Sparti i Atini davalо se na značaju sportu i fizičkoj aktivnosti. Međutim sport i fizička aktivnost u klasnom društvu nije bila široko postavljena i iz svojih okvira počinje izlaziti početkom XX vijeka dobijajući entuzijazam, popularnosti i društveni značaj.

Savremeni sport predstavlja ogromno dostignuće modernog društva i važno društveno blago. Sport je i jedna od pokretačkih snaga za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja ljudskog društva, definisanih od strane Ujedinjenih nacija. Posebno je važan za savremeni svijet koji se brzo mijenja i koji se, s jedne strane, karakteriše povećanjem slobodnog vremena, a sa druge, urbanizacijom i stalnim tehnološkim razvojem koji teže da odvoje čovjeka od njegove prirodne sredine.

Prema Evropskom kodeksu sportske etike i Evropskoj sportskoj povelji Savjeta Evrope, sport u osnovi mora biti:

- dostupan svima pod jednakim uslovima,
- human,
- slobodan i dobrovoljan,
- zdrav i siguran (bezbjedan)
- fer-plej, tolerantan, etički prihvatljiv i usmjeren ka punom ostvarivanju ličnosti,
- u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okruženjem,
- nezavistan od zloupotreba u političke, komercijalne i finansijske svrhe odnosno ciljeva koji su suprotni sportskom duhu.

Sportski duh je suštinska vrijednost sporta i karakterišu ga etika, fer-plej i poštenje, zdravlje, izuzetna dostignuća, karakter i obrazovanje, radost i zabava, timski rad, posvećenost, poštovanje pravila i zakona, poštovanje sebe i drugih učesnika, hrabrost, zajednica i solidarnost.

Uključivanje u sportske aktivnosti može osnažiti djecu i mlade ne samo sa aspekta fizičkog razvoja nego i psiho socijalnog razvoja, razvoja odgovornosti, usvajanje pozitivnih vrijednosti i boljem školskom uspjehu. Rezolucija Evropskog parlamenta (Resolution on Development and Sport) iz 2005. godine takođe naglašava značajne obrazovne i socijalne funkcije sporta i njegov značaj ne samo za fizički razvoj pojedinaca već i kada je riječ o promociji socijalnih vrijednosti kao što su timski duh, fer takmičenje, saradnja, tolerancija i solidarnost. Priliku da učestvuju u sportu imaju svi građani bez obzira na društveni status ili bilo koji drugi vid opredijeljenosti.

Sport povezuje pojedince, porodice, zajednice, regije i celokupni narod. Kada se ljudi bave sportom oni se igraju, raduju i tada ispoljavaju najbolje ljudske osobine koje dolaze do posebnog izražaja: lojalnost, tolerancija, drugarstvo, timski rad, posvećenost i upornost.

Sa stanovišta aktuelnosti izučavanja sporta u savremenom društvu o sportu i njegovim tendencijama, fenomenima i pojavnim oblicima nužno je iznijeti sledeće:

- sport pripada grupi društvenih djelatnosti,
- sport ne proizvodi materijalnu vrijednost/on stvara nove vrijednosti
- sport je visoko stvaralačka oblast sa izraženom kreacijom i talentom
- sport teži perfekciji
- sport je javna djelatnost sa izraženom visoko komunikacijskom ulogom
- sport je sa stanovišta treninga visoko radna oblast
- sport je i biznis i to jedan od visoko profitnih poslova
- sport je sredstvo kojim se koriste profesionalne službe(vojska,policija itd)
- sport je profesija kojom se bave sportisti,treneri,menadžeri i drugi
- sport je naučna i obrazovna disciplina

Sport i fizička aktivnost imaju veliku ulogu u svakodnevnom životu i radu savremenog čovjeka. Danas u uslovima razvitka savremenih društvenih sistema stvoreni su preduslovi za koncepcijski razvitak i unapređenje sporta i fizičke aktivnosti za sve. Nauka i tehnika jesu olakšali život ljudima ali su istovremeno poremetili ravnotežu i počeli ozbiljno da ugrožavaju ljudski biološki status. Usled smanjenja tjelesnih kretanja u procesu proizvodnje i radnom vremenu ljudi su vidno počeli gubiti svoju fizičku i radnu kondiciju. Sa druge strane buka, zagađenost vazduha i drugi negativni postulati poremetili su funkcionalne sposobnosti i čovjekovo zdravlje. Relativno mali broj građana je svjestan svog interesa u sportu i fizičkoj kulturi ali istraživanja pokazuju da bi se sa porastom ličnog i društvenog standarda moglo očekivati sve više prihvatanje sporta i fizičkih aktivnosti uopšte kao svakodnevnu potrebu za poboljšanje i potvrđivanje svoje vrijednosti.

## OSNOVNE DEFINICIJE I PODJELA SPORTA

Krajem prvog vijeka rimski pjesnik Juvenal zapisao je „Mens sana in corpora sano“ ili „U zdravom tijelu, zdrav duh“ ne sluteći da će ova njegova poslovica biti i danas u savremenom svijetu prepoznata kao sinonim za sportsku aktivnost.

Danas se sportom nazivaju takmičenja koja su najčešće u sferi fizičkih aktivnosti ali postoje i sportovi koji nijesu vezani za fizičku aktivnost kao naprimjer šah. Neki od razloga za bavljenje sportom mogu biti razonoda, razvijanje tijela, rekreacija, poboljšanje sposobnosti, takmičarski duh kao i finansijska dobit.

Jedna od glavnih podjela sportova može biti na **grupne** i **samostalne**. U grupne ili zajedničke sportove spadaju svi sportovi koji se izvode grupno, gdje najveće mjesto zauzimaju sportske igre kao na primjer fudbal, košarka, odbojka, rukomet, vaterpolo, ragbi, hokej i drugi. U samostalne ili pojedinačne sportove spadaju atletika, borilački sportovi, gimnastika, plivanje, tenis i drugi. Neki sportovi mogu se izvoditi i pojedinačno i grupno kao recimo tenis, umjetničko klizanje skokovi u vodu, stoni tenis i drugi.

Sport može biti takmičarskog ili slobodnog karaktera. Takmičarski karakter je kada sportisti nastupaju na takmičenjima u želji za postizanjem vrhunskih rezultata dok se slobodni/amaterski karakter bavljenja sporta ogleda najčešće iz rekreativnih i zdrastvenih razloga.

Sport se može dijeliti na:

1. Rekreativni sport ( obuhvata redovni program vježbanja i takmičenja u cilju očuvanja zdravlja i fizičke spremnosti)
2. Školski sport ( u kojem su treninzi i sistem takmičenja prilagođeni uzrastu sportista, kako bi se svakom omogućilo da ispolji svoj talenat)
3. Amaterski sport ( sportisti pojedinci stiču društvenu afirmaciju, ostvaruju neku dopunska zaradu i slično)
4. Sport osoba sa invaliditetom (okuplja osobe sa posebnim potrebama i organizuje takmičenja u cilju tjelesne i mentalne rehabilitacije)
5. Profesionalni sport (sportisti, njihovi treneri, i ostalo osoblje su plaćeni za aktivno/profesionalno bavljenje sportom i on je njihovo osnovno zanimanje)

Pored toga sport se može dijeliti i na:

- **Elitni** ili vrhunski sport treba da omogući najboljim pojedincima da postanu vrhunski. Vrhunski sportski uspjesi nijesu mogući bez masovnog bavljenja sportom jer se najbolji pojedinci reprodukuju iz njega principom selekcije.

- **Netakmičarski** sport je individualni sport svakog pojedinca i podrazumijeva univerzalnu vrijednost jer se njime aktivno mogu baviti sve kategorije stanovništva.
- **Takmičarski** sport ključni značaj pridaje pobjedi, konkurenciji, žrtvovanju i slično.

## ISTORIJA SPORTA U DANILOVGRADU

Razvoj sporta i sportskih klubova odnosno moderne fizičke kulture u Danilovgradu datira s početka 20. vijeka. Prve organizovane sportske aktivnosti u Danilovgradu početkom prošlog vijeka organizuju se u okviru Sokolskog društva, koje je bilo veoma aktivno. U okviru društva, akcenat je bio na tjelesno vježbanje i atletske discipline kao što su trčanje, bacanje kugli i koplja i skok u dalj.

O prvim počecima organizovanih sportskih aktivnosti u Danilovgradu pisao je Zdravko Gavrilović u knjizi "Od Sloge do Iskre – 85.godina fudbala u Bjelopavlićima".

Od davne 1919. godine, kada je Stevan – Šćepo Zlatičanin najstariji sin uglednog danilogradskog trgovca Neša Zlatičanina donio prvu fudbalsku loptu, nakog čega je i inicirano formiranje prvog radničko - sportskog fudbalskog kluba u Danilovgradu RSK "Sloga", protekao je gotovo jedan vijek. Sloga je bila nastariji i najomiljeniji klub u Danilovgradu i okolini. Nastupila je 1925. godine, na Cetinju, na prvoj Zetskoj olimpijadi.

Nakon završetka I svjetskog rata u Bjelopavlićima se javlja veliko interesovanje omladine za fudbalsku igru. Krpenjača počinje ubrzo da se kotrlja po okolnim livadama, gdje nastaju sve intenzivnija druženja sa ovim sportskim rekvizitom.

Da je fudbal u ovom kraju bio i ostao najpopularnij sport najbolje govore podaci o broju klubova između dva rata. U tom periodu na području tadašnjeg danilogradskog sreza bilo ih je mnogo. Neki od njih su nastajali i ubrzo nestajali, neki su trajali duže, neki kraće ali svi oni su imali isti cilj, da okupe omladinu i zaljubljenike u ovu igru.

U samom gradu između dva rata bilo je šest klubova: Sloga (1919), Zmaj (1929), Njegoš (1931), Grom (1932), Napredak (1935) i Omladinac (1939). Hajduk je bio ekipa sirotinjskog doma sa Bralenovice. Fudbal se intenzivno igrao i po okolnim selima. Na Orjoj Luci je bio Beli orao, u Kosiću istoimeni klub, Kosovi Lug u istoimenom selu, Brđanin u Ćuriocu, Jugo-soko u Lalevićima, Ujedinjenje u Lalevićima i Pažićima, Jugosloven, Beli orao i Jedinstvo u Martinićima, Srbobran, kasnije Zora, pa zatim Njegoš i Hajduk u Spužu.

Treba reći da je pored Sloge kao najstarijeg kluba Fudbalski klub Zmaj imao možda najveću popularnost u Gradu, a nastupio je u takmičenju Zetske sportske župe 1933. godine. Posebno treba istaći da su tada fudbalske utakmice bile veliki praznik i da ih je posmatrao za to vrijeme veliki broj gledalaca.

U jednom periodu, sredinom šezdesetih godina prošlog vijeka u Danilovgradu je postojao Opštinski fudbalski savez i opštinska liga. U tom periodu nastajali su klubovi: Orjen (1958) klub radnika ortopedskog preduzeća, Radijator (1961), Mladost, Zmaj, Radnik, Omladinac. Crvena zvijezda (Grlić) osnovana je početkom januara 1968. godine, a inicijativa je potekla od omladine iz sela Grlić.

U Danilovgradu se među prvima u Crnoj Gori 1926. godine osniva Aero klub "Naša krila". U Kosovom Lugu se 14.juna 1931 godine osniva Seoska streljačka družina "Bijeli Pavle", čiji je prvi predsjednik bio Marko Šaranović.

Prvih poratnih godina dolazi do sportske ekspanzije što je za posledicu imalo osnivanje velikog broja klubova. Tako je Lovačko društvo u Danilovgradu (osnovano 1926) obnovilo svoj rad 1946. godine. Tih prvih godina poslije oslobođenja dolazi do prave ekspanzije gimnastike i atletskih disciplina. U tom periodu osniva se Gradsко gimnastičko društvo "Lola Vujošević". Učenici škole u privredi 18.juna 1948. godine osnivaju Gimnastičko društvo "Napredak". Gimnastičko društvo "Vlajko Brajović" formirano je 1950.godine., pri Seljačkoj radnoj zadruzi "Bako Jovović".

Danilovgrad je imao Sreski streljački odbor koji je činilo 12 streljačkih družina koja su egzistirala na teritoriji tadašnjeg danilogradskog sreza. Streljački sport je bio najmasovniji sve do početka osamdesetih godina. Naime, Opštinski streljački odbor imao je u svom sastavu 12 družina sa preko 900 takmičara. Tu se posebno isticao Streljački klub "Danilovgrad" koji je u svojim redovima imao nekoliko izuzetnih strijelaca koji su činili streljačku elitu Crne Gore.

Malo je poznato da je 1952. godine u Danilovgradu bilo osnovano Pomorsko-brodarsko društvo "Zeta", koje je ugašeno krajem pedesetih godina.

Planinarsko društvo "Prekornica" osnovano je 13. novembra 1952. godine. Šahovski klub "Mladost" u Kosovom Lugu osnovan je 13. decembra 1953. godine. Bio je to prvi šahovski klub u srežu za čijeg je predsjednika tada izabran Jakša Brajović. Sredinom pedesetih godina u Danilovgradu je bio osnovan stonoteniski klub "Iskra", koji je nakon nekoliko godina prestao sa radom.

Počeci rukometnog sporta u Danilovgradu datiraju krajem pedesetih godina. Naime, 1959. godine, u vrijeme kada su gotovo svi gradovi imali organizovan rad društava za tjelesno vaspitanje (DTV) formiran je Rukometni klub "Partizan", koji

je tada imao samo mušku ekipu. Prema dostupnim podacima ovaj klub je nakon kraćeg vremena prestao sa radom.

Početkom maja 1972. godine jedna grupa entuzijasta osniva Rukometni klub Danilovgrad koji je imao mušku i žensku ekipu.

Karate klub "Mladost" u Danilovgradu osnovala je grupa entuzijasta i zaljubljenika u ovaj sport koji je bio u ekspanziji na čelu sa Vojkanom Bojovićem koji je bio i prvi trener kluba, 26. januara 1972. godine.

Košarkaška sekcija Gimnazije u Danilovgradu, osnovana u proljeće 1976., već naredne 1977. godine prerasta u Košarkaški klub "Danilovgrad"

Šahovski klub "Mihail Talj" u Spužu je 6. januara 1989. godine osnovala grupa entuzijasta. Osnivanje ovog šahovskog kluba tada je uveličao svojim dolaskog bivši svjetski prvak Mihail Talj koji je tada odigrao meč sa jedinim crnogorskim velemajstorom Božidarom Ivanoviće.

## **DEMOGRAFSKI PODACI I STANOVNIŠTVO**

Danilovgrad se nalazi u centralnom ili središnjem dijelu Crne Gore. Graniči se sa opštinama Podgorica, Cetinje, Kolašin i Nikšić. Danilovgradska opština se prostire na 501 km<sup>2</sup>. Sami grad se nalazi u srcu bjelopavličke ravnice koja zauzima površinu od 160km<sup>2</sup> i kroz koju protiče rijeka Zeta.

Na jugozapadu opštine prostire se planina Garač sa najvišim vrhom od 1436 metara, a sjeveroistočno se uzdiže planina Prekornica sa najvišim vrhom od 1927 metara. Planinski dio Danilovgrada je bogat šumom i baš ti predjeli su pogodni za razvoj turizma naročito na prostorima Vukotice, Studenog, Ponikvice, Borovog dola, Ivanj Ubla i Topolova.

Vjerski turizam je veoma razvijen ovo se posebno odnosi na dva vjerska i kulturno istorijska mjesta, manastire Ostrog i Ždrebaonik. Manastir Ostrog je osnovan početkom druge polovine XVII vijeka od strane pravoslavnog arhipastira Zahumlja i Skenderije Vasilija Jovanovića kasnije nazvanog Sv. Vasilije Ostroški. Mošti Sv. Vasilija koje su pohranjene u Gornjem manastiru Ostrog posjećuju pored pravoslavaca i katolici i pripadnici mulimanske vjeroispovijesti kao i pripadnici raznih vjera iz čitavog svijeta što Ostrog svrstava među najposjećenije manastire na Balkanu. Manastir Ždrebaonik se nalazi na dva kilometra od Danilovgrada i zahvaljujući svom centralnom i lijepom položaju vjekovima je bio saborno i zborno mjesto svih bjelopavlića. U manastiru su pohranjene mošti Sv. Arsenija, prvog naslednika Sv. Save.

Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011.godine Danilovgradska opština broji 18.472 stanovnika.Sami grad kao kulturni i administrativni centar broji oko 5000 stanovnika.

## **ANALIZA STANJA SPORTA U DANILOVGRADU**

### **U V O D**

U sadašnjim uslovima života i rada, sport predstavlja veoma važno područje u kojem čovjek na specifičan način može ispoljiti stvaralačke i motoričke sposobnosti. Samim tim sport predstavlja veoma složenu i kompleksnu aktivnost pojedinca ili grupe čiju strukturu i funkcionalisanje čine razni podsistemi i to takmičarski, amaterski, školski, univerzitetski, rekreativni i sport osoba sa invaliditetom. To znači da sport danas predstavlja najveći društveni pokret u Evropskoj Uniji i samim tim je značajan element koji doprinosi povezivanju ljudi na njenoj teritoriji. U periodu od 1997-2000 godine izdvojila su se tri elementa koja su dala pečat formiranju politike evropskog sporta a to su „sport i pravo“, „sport kao demokratski pokret“ i „sport i socijalna kohezija“. Oni su diktirali tempo promjena u sistemima sporta kako u članicama EU tako i njenim potencijalnim kandidatima. Na osnovu tih činjenica naša lokalna uprava kao osnovni subjekat upravljanja i odlučivanja o javnim interesima, između ostalog, ima veliki uticaj i na zadovoljenje potreba građana u oblasti sporta i rekreacije obzirom da se iz njenog budžeta finansiraju sportski kolektivi i organizacije, izgradnja i održavanje sportskih objekata, razvoj talentovanih mladića i djevojaka, organizovanje raznih sportskih događaja i manifestacija tačnije značajno doprinosi cjelokupnom prosperitetu i promociji kao važne društvene potrebe i djelatnosti. Posredstvom izabralih predstavnika u opštinskoj strukturi i službama pruža se mogućnost da se javne potrebe za sportom i rekreacijom potpuno ostvare na lokalnom nivou i tim se značajno doprinese zdravijem i kvalitetnijem načinu života. Shvatajući značaj sporta, lokalna uprava nastoji da stvara što bolje uslove za bavljenje raznim aktivnostima u ovoj oblasti unapređujući sve djelokruge rada posebno sa mladima.

Na osnovu navedenog, izrada ove Strategije podrazumijeva što detaljniji i na objektivnim pokazateljima utemeljeni prikaz sadašnje situacije, uočavanje pojedinih područja nužnih i mogućih poboljšanja i postavljanja ciljeva budućeg djelovanja. Zato ovaj dokument obuhvata tačnije analizira i definiše strateške ciljeve razvoja sljedećih oblika sporta:

- takmičarski,
- školski,
- rekreativni,
- sport za sve,
- objekti i infrastrukturni sadržaji,

- kadrovski potencijali.

Obaveza izrade programa proizašla je iz Zakona o sportu Crne Gore kojim je propisano da se za ostvarivanje javnog interesa donosi jedan takav dokument kojim se utvrđuju dugoročne potrebe lokalnog stanovništva, zatim razvojni prioriteti, dinamika realizacije, organizacione, finansijske i administrativne mjere za ostvarivanje projekta a koji se finansiraju ili sufinansiraju iz opštinskog budžeta.

U Danilovgradu takmičarski sport se realizuje kroz aktivnosti saveza ili klubova u onim sportovima koji su uvršteni u Olimpijski program ili nijesu na toj listi. Na našem području najveću popularnost imaju fudbal, košarka, rukomet, šah, atletika i pojedini borilački sportovi. Ako sagledamo njihovu strukturu može se zaključiti da brojnost i rasprostranjenost klubova tačnije masovnost u nekoj sportskoj grani ne zavisi samo od popularnosti odnosno zainteresovanosti građana i mladih ljudi već u najvećoj mjeri od finansijskih mogućnosti kako i na koji način održati klub u sistemu takmičenja. Zakon o sportu Crne Gore propisuje da se profesionalni sportski klub osniva za obavljanje sportskih djelatnosti kao privredno društvo te da se na osnivanje, rad, upravljanje i prestanak jednog takvog kolektiva primjenjuju propisi koji se odnose na privredna društva ako kojim ovim Zakonom nije drukčije precizirano. Za razliku od profesionalnog amaterski sportski klub se osniva kao udruženje građana. Prema podacima Uprave za mlade i sport, nadležne institucije za registraciju klubova i saveza u našoj zemlji na području Danilovgrada, u registar sportskih organizacija upisani su:

- FK „Iskra“
- Muški rukometni klub „Danilovgrad“
- Sportski konjički klub „Alat“
- SRD „Trabuko“
- FK „San Siro“
- KK „Danilovgrad“
- Paintball klub „Klik“
- Plesni klub „Matrix“
- Sportski konjički klub „Arap“
- KMF „CD shop mocart“
- KMF „Sloga“
- FK „Danilovgrad“
- Planinarski klub „Prekornica“
- FK „Zora“
- Gimnastički klub „Danilovgrad“
- Budo klub „Šaolin“
- Sambo klub Danilovgrad

- AK „Garač“
- Karate klub „Nord-Iskra“
- Power lifting klub „Danilovgrad“
- Streljački klub „Cz shooting academy Montenegro“
- Tekvondo klub „Danilovgrad“

Međutim, ima i klubova koji nijesu u skladu sa ovim Zakonom obavili preregistraciju i sve dok to ne urade ne mogu se takmičiti u zvaničnim opštinskim i državnim ligama. To su:

- Džiu džicu klub „Crnogorski policajac“
- Rukometni klub „Leotar“
- ŠK „Danilovgrad“
- KMF „Mlinjar“
- ŽRK „Ugled komerc“
- Džudo klub „Policajac“
- Džudo klub „Frutak“
- Džudo klub „Bijeli Pvale“
- Bilijar klub „Devetka“
- Kuglaški klub „Bjelopavlići“
- Tekvondo klub „Zora“
- Tekvondo klub „Huarang“
- Karate klub „Mladost“
- AMSK „Šampion“
- OK „Danilovgrad“
- Teniski klub „Lazine“
- Power lifting „Koloseum džim“
- AK „Veterani“
- AK „Danilovgrad“
- KMF „Blinker-kartonka“
- KMF „Kosić“
- KMF „Pekara Kolundžić“
- KMF „Danilovgrad“
- KMF „Sansiro“
- KMF „Sloga“
- FK „Crvena zvijezda“
- Sportsko ribolovni klub „Monte gliša“
- Planinarski klub „Danilovgrad“
- Organizacija atletskih sudija „Danilovgrad“
- SRD „Agape“

- DSR „Danilovgrad“
- DSR „Spuž“
- SRD „Zora“
- SRD „Veterani“
- SD „Livade“
- SD „Bandići“
- OSD „Zora“.

Analiza stanja takmičarskog sporta odnosi se na period kada je počela preregistracija klubova i saveza tako da su podaci dobijeni od Uprave za mlade i sport marta 2016. godine.

Na području Danilovgrada prema raspoloživim podacima koji su prikupljeni u saradnji sa klubovima i savezima trenutno egzistira preko 50 kolektiva. Najmasovni i najrasprostranjeni sportovi su fudbal, košarka, rukomet, amaterska društva i borilački sportovi. Obzirom na njihovu brojnost jedan od ključnih problema je obezbjeđivanje neophodnih materijalnih i finansijskih sredstava za treniranje, pripremu i nastupe na zvaničnim takmičenjima. Na tom planu treba istaći da su sponzorstva od strane privrednih subjekata nedovoljna dok su ostali prihodi od članarina ili ulaznica zanemarljivi. Drugi problemi odnose se na nedostatak infrastrukturnih sadržaja i opreme kao i stručnog-trenerskog kadra. Prije svega visoko obrazovanih lica sa odgovarajućim licencama na državnom i međunarodnom nivou.

## ŠKOLSKI SPORT

### ANALIZA STANJA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU

#### UTICAJ I ZNAČAJ FIZIČKOG VASPITANJA NA RAST I RAZVOJ DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

U savremenim uslovima života fizičko vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta dobija poseban značaj. Naučno tehnološka i informacijska revolucija, pored niza pozitivnih efekata, nosi sa sobom i raznovrsne negativne uticaje po zdravlje i sposobnosti djece.

Ako znamo da savremenu tehnologiju danas koriste i djeca predškolskog uzrasta onda znamo da to vodi raznim oboljenjima tj. takozvane bolesti civilizacije, što znači da su najviše posledica dinamične fizičke aktivnosti.

Zato je od posebnog značaja da se za djecu predškolskog uzrasta obezbijedi efikasan sistem fizičkog vaspitanja koji treba sistematski da zadovoljava njihovu potrebu za kretanjem, za fizičkom aktivnošću, da efektivno podstiče normalan rast i razvoj, kao i razvoj najvažnijih vitalnih organa i organizma u cjelini.

Fizičko vaspitanje djece predškolskog uzrasta je značajan dio integralnog procesa njihovog vaspitanja i obrazovanja, svestrane pripreme za život i rad.

## **SPROVOĐENJE FIZIČKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI**

U predškolskoj ustanovi sprovode se aktivnosti fizičkog vaspitanja i obrazovanja sa ciljem da se doprinese cijelokupnom razvoju ličnosti, prvenstveno razvoju fizičkih, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, očuvanje i unapređenje zdravlja, sadržajnjem i korisnjem provođenju vremena i razvoju pozitivnih osobina ličnosti.

Vaspitači i medicinske sestre u predškolskoj ustanovi sprovode aktivnosti fizičkog vaspitanja i obrazovanja sa ciljem da od najranijeg djetinjstva obezbijede pozitivan uticaj na:

- Harmoničan tjelesni rast i razvoj
- Pravilan razvoj motorike, usvajanja lakoće, mekoće i koordinacije pokreta
- Usvajanje pravilnog držanja tijela, prevencija tjelesnih deformiteta i otklanjanje početnih funkcionalnih poremećaja pravilnog držanja tijela
- Pravilan razvoj i funkcionisanje svih organa tijela
- Emocionalni i intelektualni razvoj ukupnog razvoja dječje ličnosti

## **PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE U OPŠTINI DANILOVGRAD**

U našoj Opštini predškolsko vaspitanje i obrazovanje realizuje se u JPU „Irena Radović“ sa područnim jedinicama „Zora Šaranović“ u Spužu, Novom Selu i Ždrebaoniku.

Ustanova broji 420 upisanih mališana, a rad se sprovodi u tri jaslene i pet vaspitnih grupa u centralnom vrtiću, dvije vaspitne grupe u Spužu i dvije mješovite grupe u Donjem Selu i Ždrebaoniku.

U svakodnevnom radu, sprovodeći vaspitno obrazovni proces, sprovode se i aktivnosti fizičkog vaspitanja i obrazovanja kroz sve segmente rada.

Radom vaspitno obrazovnog osoblja, sprovođenjem svakodnevnih aktivnosti dajemo doprinos socijalizaciji djece, razvoju osjećaja drugarstva, tolerancije i pažnje prema vršnjacima. Djeca se svakodnevno kroz igru i raznovrsne aktivnosti

fizičkog vaspitanja i obrazovanja emocionalno i socijalno prilagođavaju. Kroz igru i druge fizičke aktivnosti djeca stiču saznanja o sebi i svojim sposobnostima, navikavaju se da sarađuju sa svojim vršnjacima, usvajaju osnovne norme ponašanja, stvaraju radne navike, razvijaju upornost... Navike koje se kod djece formiraju u predškolskom uzrastu presudne su za čitav život. Zato je od posebnog značaja da se kod djece ovog uzrasta razvijaju navike za svakodnevnom igrom i bavljenje fizičkom aktivnošću.

## **PREDLOG ZA DALJI RAD I RAZVOJ FIZIČKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA NA NIVOU OPŠTINE DANILOVGRAD**

Plan i program koji se sprovodi u toku školske godine obuhvata i akcioni plan koji sadrži i obuhvata obilježavanja važnih datuma kao što su Dan zdravlja, Dan sporta, Dan planete zemlje...

Uvijek na kreativan i osmišljen način u saradnji sa roditeljima se sprovode aktivnosti pa bi željeli da se ti važni datumi organizuju kao manifestacija na nivou Opštine, uključujući i ostale vaspitno obrazovne ustanove.

Takođe, od velikog značaja bi bilo da se angažovanjem stručnog lica za fizičko vaspitanje i obrazovanje, da doprinos mjesечно u radu sa djecom predškolskog uzrasta u ustanovi.

## **ANALIZA STANJA FIZIČKOG VASPITANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

### **Školski sport**

Fizičko vaspitanje kao integralni dio vaspitno obrazovnog procesa u školama predstavlja osnovu školskog sporta. Školski sport i fizičko vaspitanje su međusobno povezani mnogostrukim veoma složenim vezama i međusobno se dopunjaju u ostvarenju osnovnih ciljeva a to su: doprinos zdravlju i skladnom razvoju ličnosti. Fizičko vaspitanje omogućava učenicima da steknu bazične kretne vještine i neophodna znanja, formiraju pozitivne stavove prema fizičkoj aktivnosti i sportu, pripremajući ih za aktivan način života.

U Crnoj Gori devetogodišnja osnovna škola podijeljena je na tri ciklusa: I ciklus (1, 2. i 3. razred), nastavnik/ca razredne nastave, uzrast od 6-8 godina, II ciklus (4, 5. i 6. razred), nastavnik/ca razredne i predmetne nastave, uzrast od 9-11 godina i III ciklus (7, 8. i 9. razred), nastavnici predmetne nastave, uzrast od 12-14 godina. Predmet fizičko vaspitanje je obavezan i ravноправan sa ostalim školskim predmetima.

### **Fizičko vaspitanje u osnovnoj školi**

Mjesto i značaj fizičkog vaspitanja u sistemu vaspitanja odavno je poznato. Mnoga sprovedena istraživanja imala su za cilj da utvrde u kojoj mjeri fizičko vaspitanje dovodi do pozitivnih uticaja kod učenika. Savremeni način života djece i omladine, nedostatak slobodnog vremena zbog povećanja školskih obaveza kao i nedovoljno kretanje i vježbanje sve više utiče na pad njihovih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti a samim tim ugrožava zdravlje.

Analizirajući stanje sporta u osnovnim školama dobili smo sljedeće stanje: na području opštine Danilovgrad nastavu u 4 osnovne škole sa područnim odjeljenjima pohađa 1865 učenika.

Tabela 1. Osnovne škole u Danilovgradu sa brojem učenika

<b>OSNOVNA ŠKOLA</b>	<b>BR. UČENIKA</b>	<b>M</b>	<b>Ž</b>
1. "VUKO JOVOVIĆ DANILOVGRAD	968	498	470
PODRUČNA ODJELJENJA			
KOSOVI LUG " VLAJKO BRAJOVIĆ "	26	9	17
DONJE SELO "MILADIN PEROVIĆ "	17	11	6
ŽDREBAONIK "MARKO LAKIĆ "	43	23	20
2. "NJEGOŠ" – SPUŽ	675	387	288
3. " BLAŽO MRAKOVIĆ " ZAGARAČ	11	6	5
4. " MILOSAV KOLJENŠIĆ" SLAP	47	20	27
PODRUČNA ODJELJENJA			
KUJAVA	2	2	
MIJOKUSOVIĆI	2	2	
BARE ŠUMANOVICĀ	1	1	
<b>UKUPNO</b>	<b>1706</b>	<b>916</b>	<b>790</b>

Nastavu fizičkog vaspitanja od prvog do petog razreda izvode nastavnici/ce razredne nastave – učitelji/ce, a od šestog do devetog razreda diplomirani profesori fizičkog vaspitanja pa je uslovno izvršena podjela na mlađi i stariji školski uzrast.

***Mlađi školski uzrast*** (djeca od 6 do 11 godina ili od prvog do petog razreda) karakteriše veoma osjetljiv period kada se dešavaju velike promjene u životu djece.

Analiza stanja fizičkog vaspitanja u ovom uzrastu je pokazala da se nastava izvodi tri puta sedmično.

Nastavu fizičkog vaspitanja u mlađim razredima izvode nastavnici razredne nastave i ona je uglavnom dobro organizovana. Nastavnici razredne nastave se uglavnom pridržavaju važećih planova i programa a često se dešava da se časovi fizičkog vaspitanja zamjenjuju drugim predmetima.

Takmičenja u ovom uzrastu se organizuju i uglavnom se svode na izlete i kroseve. Neophodno je uvođenje posebno planiranih programa u okviru nastave fizičkog vaspitanja namijenjenih prvenstveno razvoju motoričkih sposobnosti učenika i učenica mlađeg školskog uzrasta kao i zadovoljenju njihovih potreba za igrom. Stručna lica koja bi trebalo da planiraju i sprovode nastavu fizičkog vaspitanja moraju da posjeduju adekvatno stručno znanje. Smatramo da će zakonski obavezno uvođenje predmetne nastave fizičkog vaspitanja u mlađe razrede doprinijeti poboljšanju efekata nastave fizickog vaspitanja u ovom uzrastu.

Kod *starijeg školskog uzrasta* (od šestog do devetog razreda), većina učenika nastavu fizičkog vaspitanja koristi kao jedinu priliku za organizovano bavljenje sportom. Takođe u nastavnim programima i planovima postoje planovi za realizaciju slobodnih aktivnosti, koje podrazumijevaju osnivanje sportskih sekcija u skladu sa potrebama i afinitetima učenika, i to je zadatak nastavnika fizičkog vaspitanja. Zakonom o sportu Crne Gore određeno je da, radi sprovođenja vannastavnih sportskih aktivnosti učenika, školski odbori osnivaju školska sportska društva. Školsko sportsko društvo ima važnu ulogu u okupljanju i uključivanju učenika u proces aktivnog bavljenja sporta a glavni cilj je omasoviti školski sport i učiniti ga dostupnim svakom djetetu.

U analizi problema u ovoj oblasti prepoznati su materijalno-tehnički uslovi, nedovoljan broj termina predviđenih za realizaciju sekcija u radnoj sedmici kao i mali broj učenika uključen u rad sekcija. Zatim nedovoljan angažman nastavnika i trenera u prigradskim sredinama, gdje školski sport predstavlja jednu od rijetkih, ako ne i jedinu mogućnost učenicima sa sela da budu uključeni u sportske aktivnosti. Izuzetno je važno da se u školama uključi što veći broj učenika, a to će biti moguće ukoliko se poveća broj vannastavnih aktivnosti i na adekvatan način stimulišu pedagoški i sportski radnici.

U školskim sportskim društvima u opštini Danilovgrad učenici su podijeljeni u sekcije i treniraju izabrani sport i učestvuju na školskim takmičenjima. Program školskih sportskih igara Crne Gore odvija se kroz četiri stepena takmičenja: školski nivo, opšinski nivo, regionalni nivo i državni nivo. Škole su obavezne da održe školsko prvenstvo koje se može organizovati kao odjeljensko, međuodjeljensko, a zatim međurazredno takmičenje. Odabrane ekipe (reprezentacije) škole se prijavljaju za opštinsko takmičenje. Pobjednici opštinskog takmičenja učestvuju na regionalnom i državnom takmičenju.

Tabela 2. Zastupljenost sportskih sekcija u osnovnim školama

OSNOVNA ŠKOLA	SEKCIJE					
	Fud	Koš	Odb	Ruk	Atl	Šah
1. "VUKO JOVOVIĆ" DANILOVGRAD	*	*	*	*	*	*
PODRUČNA ODJELJENJA						
KOSOVI LUG "VLAJKO BRAJOVIĆ "						
DONJE SELO "MILADIN PEROVIĆ "						
ŽDREBAONIK "MARKO LAKIĆ "						
ORJA LUKA						
2. "NJEGOŠ" – SPUŽ	*	*	*	*	*	*
3. "BLAŽO MRAKOVIĆ" ZAGARAČ		*			*	
4. "MILOSAV KOLJENŠIĆ" SLAP	*				*	*
PODRUČNA ODJELJENJA						
KUJAVA						
MIJOKUSOVIĆI						
BARE ŠUMANOVICA						
<b>UKUPNO</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Tokom školske godine organizuju se školska sportska takmičenja u više sportskih grana koja realizuju aktivni nastavnika fizičkog vaspitanja. Prije početka samih takmičenja, nastavnici vrše selekciju učenika po sportovima i nastavljaju trenažni proces u cilju postizanja što bolje fizičke i taktičke pripreme. Učenici se takmiče u malom fudbalu, rukometu, košarci, odbojci, atletici i šahu. Regionalno i državno sportsko takmičenje priprema, organizuje i sprovodi Crnogorski savez školskih sportskih društava.

Za uspješno organizovanje školskog sporta pored stručnog nastavnog kadra i dovoljnog broja časova, neophodni su: oprema, rekviziti i odgovarajući prostor za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i sportskih sekcija.

Tabela 3. Pregled sportskih školskih terena

OSNOVNA ŠKOLA	SALA (m <sup>2</sup> )	Spoljni tereni			
		Koš	Odb	Fud/Ruk	Ostalo
1. "VUKO JOVOVIĆ" DANILOVGRAD	210	*		*	

	PODRUČNA ODJELJENJA					
	KOSOVI LUG “VLAJKO BRAJOVIĆ”					
	DONJE SELO “MILADIN PEROVIĆ”					
	ŽDREBAONIK “MARKO LAKIĆ”	*				
	ORJA LUKA	*				
2.	“NJEGOŠ” – SPUŽ	514	*			
3.	“BLAŽO MRAKOVIC“ ZAGARAČ		*			Travnati teren
4.	“MILOSAV KOLJENŠIĆ“ SLAP		*		*	Travnati teren
	PODRUČNA ODJELJENJA					
	KUJAVA		*			
	MIJOKUSOVIĆI					
	BARE ŠUMANOVICA					
		*				
	<b>UKUPNO</b>	724	6		1	2

Analizom stanja školskih objekata primjetno je da dvije škole na teritoriji opštine Danilovgrad imaju sportsku salu, dvije škole imaju samo travnate terene (livada) za fudbal, dok pojedina područna odjeljenja ne posjeduju spoljne terene. Spoljni sportski tereni su različitih veličina i dimenzija i nalaze se u veoma lošem stanju. Većina njih je skoro u potpunosti neopremljena, zapuštena i loše održavana i takva predstavlja ozbiljnu prepreku za izvodjenje nastave ili bilo kakve aktivnosti.

#### **Prijedlog mjera za unapređenje školskog sporta:**

- *Učešće Lokalne samouprave u projektima izgradnje, sanacije i adaptacije zatvorenih i otvorenih sportskih objekata namijenjenih za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja i vannastavnih aktivnosti u okviru školskog sporta.*
- *Učešće Lokalne samouprave u opremanju škola funkcionalnim spravama i rekvizitima.*
- *Podsticanje stručnog usavršavanja nastavnika, organizacija stručnih tribina i seminara na temu školskog sporta i redovne fizičke aktivnosti kao osnovnog segmenta zdravog stila života.*
- *Formiranje sportskih sekcija prema interesovanju učenika, povećanje njihovog broja i kvaliteta kroz programe školskog sporta i poboljšanje infrastrukture.*
- *Podsticanje rada školskih sekcija u nižim razredima osnovnih škola u gradskim i područnim odjeljenjima.*

- *Organizovanje što više manifestacija u kojima će učestvovati veći broj djece*
- *Uključivanje svih relevantnih činioča školskog sporta u promociju njegovanja kulture sportskog ponašanja, fer pleja, saradnje, tolerancije i poštovanja različitosti kod djece i mlađih na sportskim terenima.*
- *Organizovanje i stvaranje uslova za realizaciju stručno instruktivnog rada u nižim razredima u ciklusu iz programa vježbi na tlu i spravama kao pomoć nastavnika fizičkog vaspitanja učiteljima zbog složenosti ovog sadržaja.*
- *Podsticanje punopravnog učestvovanja učenika sa smetnjama u razvoju u školskom sportu, u različitim ulogama (takmičari, sudije, tehnička lica).*
- *Saradnja sa sportskim klubovima i trenerima, rano prepoznavanje talenata i usmjeravanje ka sportskim klubovima*

## **ANALIZA STANJA FIZIČKOG VASPITANJA U SREDNJIM ŠKOLAMA**

Fizičko vaspitanje predstavlja osnovu školskog sporta. Školski sport i školsko fizičko vaspitanje su međusobno povezani mnogostrukim i složenim vezama i međusobno se dopunjaju, dijeleći zajedničke temeljne ciljeve: doprinos zdravlju i skladnom razvoju ličnosti. Fizičko vaspitanje omogućava učenicima da steknu bazične kretne vještine i neophodna znanja, formiraju pozitivne stavove prema fizičkoj aktivnosti i sportu, pripremajući ih za aktivan način života. Bavljenje školskim sportom omogućava djeci i mladima da kroz takmičenja različitog nivoa unaprijede svoje motoričke kompetencije, socijalne vještine i samopoštovanje i može predstavljati prelaz ka bavljenju sportom u sportskim klubovima, orijentisanim na postizanje vrhunskog sportskog rezultata.

Osnovna uloga školskog sporta u srednjim školama je da svim učenicima, bez obzira na uzrast, pol, sposobnosti i druge razlike, omogući učestvovanje u sportskim aktivnostima i tako doprinese fizičkom i mentalnom zdravlju i razvoju i podstakne učenike na bavljenje sportom u školi i na taj način doprinese formiranju aktivnog životnog stila kod mlađih.

Školski sport u srednjim školama treba da doprinese unapređenju javnog zdravlja, bude baza za omasovljavanje i razvoj sporta u opštini i spona između škola, sportskih klubova i udruženja. Školski sport u srednjim školama u prvi plan ističe participaciju i visok nivo aktivnosti svih učesnika uz korišćenje inkluzivnih strategija koje svim učenicima omogućavaju da dožive uspjeh. U nastavnim programima i planovima postoje planovi za realizaciju slobodnih aktivnosti, koje podrazumijevaju osnivanje sportskih sekcija ili školskih ekipa, u skladu sa potrebama i afinitetima učenika, i to je zadatak nastavnika fizičkog vaspitanja. Svaka škola ima obavezu da organizuje unutar školska takmičenja.

Školski sport u srednjim školama ima važnu ulogu u uključivanju učenika u proces aktivnog bavljenja sportom, ali moraju se imati u vidu razvojne potrebe djece, i da je školski sport u srednjim školama, prije svega prilika za razvoj zdravih životnih navika, pa potom oblast selekcije za budući angažman u sportu.

U analizi problema u ovoj oblasti, najčešće se navodi da postoji mali broj sekcija, pa je potrebno organizovati veći broj sekcija kako bi se obogatio sportski sadržaj škole.

Kada govorimo o sportu u srednjoj školi na teritoriji opštine Danilovgrad prepoznati su i materijalno-tehnički uslovi koji su zajednički problem u svim oblastima sporta, pa tako i u ovom. Ono što je veoma važno jeste nedostatak uslova koji se odnosi na sprave i rekvizite u školi. Izuzetno je važno da se u školama uključi što veći broj učenika kao dio sportskih sekcija, a to će biti moguće ukoliko se poveća broj vannastavnih sportskih aktivnosti i na adekvatan način stimulišu pedagoški i sportski radnici. Broj učenika u srednjoj školi u Danilovgradu je 602 (269 dječaka – 333 djevojčica).

Pri analizi problema u ovoj oblasti izdvojila se potreba za boljom institucionalnom saradnjom i komunikacijom, jer se jedni te isti učenici pojavljuju na svim nivoima takmičenja.

Neophodno je staviti akcenat na povećanje broja sekcija i takmičenja unutar i između sekcija gdje bi učenici, bez obzira na predispozicije za bavljenje sportom, svi ucestvovali. Bitno je naglasiti i da su ta takmičenja važan prioritet i način za omasovljavanje broja dece u školskom sportu.

Lokalna samouprava treba da podržava takmičenja u školskom sportu kako na gradskom, regionalnom i državnom nivou jer su počela da se održavaju takmičenja na tim nivoima kojih do sada nije bilo.

Lokalna samouprava treba da kreira i sprovodi pojedine mjere koje se tiču usvajanja odluka o prioritetima i finansiranju određenih programa u srednjoškolskom školskom sportu.

## **OPŠTI CILJ: Unapređenje sporta u srednjoj školi u Danilovgradu**

## **POSEBAN CILJ: Unapređenje partnerstva sa lokalnom samoupravom radi poboljšanja materijalno-tehničkih uslova za realizaciju školskog sporta u srednjoj školi na teritoriji grada Dnilevgrada**

AKTIVNOSTI	MJERE I ZADACI	INDIKATORI AKTIVNOSTI	ODGOVORNE INSTITUCIJE I PARTNERI	ROK AKTIVNOSTI	RESURSI
------------	----------------	-----------------------	----------------------------------	----------------	---------

Učešće Lokalne samouprave kao partner u projektima izgradnje, sanacije i adaptacije sportskih objekata pri školi	Partnerstvo u izgradnji, sanaciji i adaptaciji zatvorenih i otvorenih sportskih objekata namijenjenih za realizaciju nastave fizičkog vaspitanja i vannastavnih aktivnosti u okviru školskog sporta	Uraditi analizu stanja sportskih objekata pri školama  Izraditi finansijski plan	Lokalna samouprava i Ministarstvo prosvjete i nauke	2019-2022	Budžet
Učešće Lokalne samouprave kao partnera u projektima opremanja sportskih objekata pri školama	Partnerstvo u opremanju škola funkcionalnim spravama i rekvizitima prema prethodno utvrđenim prioritetima	Uraditi analizu stanja sprava i rekvizita  Izraditi plan za opremanje	Lokalna samouprava i Ministarstvo prosvjete i nauke	2019-2022	Budžet

## **AMATERSKI SPORT – SPORT ZA SVE**

### **SPORT U MJESNIM ZAJEDNICAMA**

#### **Uvod**

Mjesne zajednice su konstitutivni činioci lokalne samouprave i u njima se odvija ili bi trebalo da se odvija: kulturni, ekonomski, obrazovni, sportski i uopšte

društveni život. Ukoliko je organizovaniji život u mjesnim zajednicama, onda će i opština kao društvena organizacija koja ima starešinstvo nad mjesnim zajednicama biti uspješnija, bogatija, kreativnija, sa jasnim ciljevima i boljom perspektivom.

Sport kao značajna oblast društvenih djelatnosti ima jasne poruke i ima mogućnost da utiče na bolji i sadržaniji život u mjesnim zajednicama. Program „Sport u mjesnim zajednicama“ tjesno je povezan sa programom Katunskih i Bjelopavličkih sportskih igara.

## **Cilj „Sportsa u mjesnim zajednicama“**

Sportsko rekreativni život građana u mjesnim zajednicama ima za cilj da:

- poboljša i učvrsti zdravlje građana
- poboljša psihofizičke sposobnosti građana
- utiče na izgradnju i utvrđivanje društvenih kvaliteta: tolerancije, poštovanja drugih, razvoja homogenizacije i sloge, eliminisanje diskriminacije, isključivanje poroka i uopšte na uobličavanje jednog pozitivnog trenda u mjesnim zajednicama.

Sportske aktivnosti treba da se organizuju tokom čitave godine kako bi zdravstveni i socijalni aspekti bili zadovoljeni.

Takođe moramo imati u vidu podatak iz poslednjeg popisa stanovništva, po kome je prosjek starosti u našoj opštini iznad 44 godine. To znači da pripadamo starom stanovništvu i da program „Sport za sve“, odnosno program masovnog sporta u mjesnim zajednicama ima smisla, kao faktor preventive zdravlja.

## **Sportski sadržaji**

Građanima mjesnih zajednica treba omogućiti i organizovati ih da se bave:

- pješačenjem – planinarenjem
- biciklizmom
- sportskim igrama
- lovom i ribolovom
- stonim tenisom
- atletikom
- 

Mnoge od ovih aktivnosti mogu se individualno upražnjavati, neke su kolektivne i potrebna im je timska organizacija. Finalizacija disciplina kojima je potrebna timska organizacija je osmišljena kroz već postojeće Katunske i Bjelopavličke sportske igre.

## Aktuelno stanje sporta u mjesnim zajednicama

Nemamo sređene podatke o tome kako se naši građani u gradu i na selu bave sportom. Uglavnom postoji sjećanje o fudbalskim turnirima koji su se organizovali tokom proljeća i ljeta na: Ždribaoniku, Glavi Zete, Kujavi, Bogičevićima, Lazinama, Spužu, Danilovgradu... To je bilo vezano za određenu strukturu stanovništva – mlađu mušku populaciju. Za ostalo stanovništvo, pogotovo starije, nemamo podatke da se organizovano i planski bavilo sportom.

U nekim mjesnim zajednicama je u poslednjim decenijama došlo do raseljavanja stanovništva pa je teško organizovati bilo kakve a kamoli primjeran sportski život. Organizovanje omladine koja živi u gradovima a potiču iz raseljenih zajednica ( Vražegrmci, Slap, Gostilje, Pješivci ) znači povratak zavičaju i razvijanje osjećaja pripadnosti.

Već 20 godina sportisti sa teritorije naše opštine koja pripada Katunskoj nahiji se takmiče na Katunskim sportskim igrama, a od 2015. godine aktuelne su i Bjelopavličke sportske igre gdje se sportisti takmiče u sportskim igrama, atletici i šahu, kao i promovišu biciklizam.

Kompletna sportska ekipa jedne mjesne zajednice treba da broji do 35 sportista, što će predstavljati znatan broj zainteresovanih i uključenih sportista.

## Kriterijumi uspješnosti

Ukoliko u naredne 4 godine obezbijedimo da svaka mjesna zajednica nastupa sa 30-35 sportista na Bjelopavličkim i Katunskim sportskim igrama, i ukoliko animiramo 30% starijeg stanovništva da se bavi rekreativno pješačenjem, planinarenjem, biciklizmom, lovom i ribolovom i sličnim aktivnostima možemo smatrati da smo postigli uspjeh.

## Potrebne aktivnosti u cilju funkcionalisanja strategije

- Savjet i predsjednici mjesnih zajednica u saradnji sa nadležnim Opštinskim organom treba da izaberu rukovodioca sportskih sktivnosti.
- Rukovodioc sportskih aktivnosti treba da odredi svoje pomoćnike za sportske discipline pojedninačno. Za Bjelopavličke i Katunske sportske igre potrebna je ozbiljnija priprema.
- Za rekreativne aktivnosti ( biciklizam, pješačenje, planinarenje, veslanje...) dovoljna su uputstva, povremeno predavanje ljekara i kvalifikovanih sportskih radnika.
- Potrebno je obezbijediti finansijska sredstva ili sponzore za nabavku sportske opreme i rekvizita.
- Potrebno je obezbijediti pristup sportistima na već izgrađenim sportskim objektima, kao i raditi na izgradnji novih objekata u mjesnim zajednicama ili rekonstrukciji postojećih.

- Afirmisati program „Sport u mjesnim zajednicama“ putem medija ( novine, lokalni radio, TV ... )

## **Sportski radnici**

Obrazovna struktura afirmisanih sportskih radnika i potencijalnih sportskih radnika koji su u fazi školovanja u našoj opštini je sve bolja. Skoro da nema mjesne zajednice koja nema kvalifikovane sportske radnike ili studente koji bi se mogli uključiti u program „Sport u mjesnim zajednicama“.

Rukovodioci sportskih ekipa mogu biti: profesori fizičke kulture, sportski treneri, studenti sportskog usmjerenja, bivši sportisti... Svi moraju biti ozbiljne ličnosti sa karakternim i moralnim osobinama.

## **Finansiranje sporta u mjesnim zajednicama**

- Sportski objekti u mjesnim zajednicama su javna dobra i mogu se koristiti bez nadoknade sportista.
- U mjesnim zajednicama promovišemo amaterski sport, tako da svako ima svoju ličnu opremu.
- Za kolektivnu sportsku opremu ( dresovi i dr. ) uvijek se nađu raspoloženi sponzori, ukoliko su angažovani rukovodioci mjesne zajednice.
- Za nastup na Bjelopavlićkim i Katunskim sportskim igrama pokrovitelj treba da bude opština, i da ona finansira troškove takmičenja.

## **Zaključak:**

- Sportsko rekreativne aktivnosti trebaju postati stil života običnih ljudi u mjesnim zajednicama radi očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti.
- Odgovorni subjekti u mjesnim zajednicama i opštini treba da se angažuju na animiranju građana i stvaranju uslova za program „Sport za sve“.

## **SPORT ZA OSOBE SA INVALIDITETOM**

U Opštini Danilovgrad ne postoji sportski klub, koji se bavi razvojom sporta kod osoba sa invaliditetom. Takođe ne postoji ni institucionalno riješeno pitanje bavljenja sortom osoba sa invaliditetom u Opštini Danilovgrad a sto je situacija i u cijeloj Državi, te Danilovgrad nije izuzetak.

Obrazovnovaspitne Ustanove u Opštini, nemaju posebno organizovanu fizicku kulturu za ucenike sa smetnjama, niti ima stručnog kadra za rad sa ovom kategorijom učenika.

Napraviti pristupne rampe svim sportskim objektima u Opštini Danilovgrad. S obzirom da OSI u opštini Danilovgrad nemaju vidljive aktivnosti, to je iluzorno i očekivati da imaju rezultate.

Predlog mjera:

1. Napraviti pristupne rampe svim sportskim objektima u Opštini Danilovgrad,
2. Pokusati obezbjediti rad sa učenicima sa smetnjama i invaliditetom u Školama u saradnji sa Ministarstvom Prosvjete
3. Iznaci mogucnost formiranja jednog Mješovitog sportskog kluba, koji bi vodili stručnjaci i koji bi egzistirao pod okriljem lokalne samouprave
4. Kroz razne vidove edukacije uticati na sportske klubove da naprave sekcije za osobe sa invaliditetom.
5. Uvrstiti osobe sa invaliditetom u razna sportska dešavanja u okviru Programa Sport za sve.

Prilikom pravljenja same strategije, imati u vidu Strategiju na nivou Države i prihvaćene medjunarodne obaveze.

## **AMATERSKI SPORT**

Amater je osoba koja se bavi nečim iz ljubavi , zadovoljstva ili zabave , a ne zbog finansijske koristi , odnosno neprofesionalnosti.

Amaterski sport je poznat kao neprofesionalni sport. To je kategorija sportskih aktivnosti, kojima se ne realizuju profesionalni odnosi između sportista i sportskih institucija. Amaterski sport može biti vrhunski, atraktivan i u smislu postizanja određenog kvaliteta sportskih rezultata. Običan amaterski sport znači da se sportista bavi fizičkim vežbama samo za sebe, bez obzira da li postiže visoke ili niske rezultate, ili da mu nije osnovni cilj da sportskom aktivnošću ostvari zaradu.

U našem gradu je amaterski sport zastupljen u manjim klubovima što ne znači da nije u stanju da postiže vrhunske rezultate , naprotiv ima dosta primjera gdje imamo ostvarene vrhunske rezultate kako na regionalnom tako i na Balkanskom prostoru.

## **REKREATIVNI SPORT**

Rekreacija je fizička aktivnost , uz korišćenje vremena na neprofitabilan način , a i na mnoga načina predstavlja i terapeutsko osvježenje za tijelo i duh.

Rekreativci slobodno vrijeme koriste za posvećivanje rekreativnom sportu u našoj opštini u raznim oblicima , bilo da je to šetanje, teretana , pecanje , biciklizam , trčanje ili bilo koja grupna fizička aktivnost fudbal , košarka , odbojka i dr.

Preporuka za rekreativni sport bi bila izgradnja trim staze za trčanje sa ostalim bliskim rekvizitima u sklopu nje (razboj , vratilo i slično). Izgradnja biciklističke staze uz stari put ka Podgorici. Dalje pravljenje jedne sportsko-rekreativne pa i takmičarske "staze " za pecanje na Zeti. Oplemenjavanje parkova sa dječijim rekvizitima: klackalicama, toboganim i sličnim rekvizitima za najmlađe.

## **PROFESIONALNI SPORT**

Sport se može definisati kao organizovan sistem telesnog vežbanja koji teži usavršavanju tela radi postizanja maksimalnih sportskih rezultata u određenoj sportskoj delatnosti ili grani.

Razlikujemo nekoliko vrsta sporta: rekreativni, amaterski, vrhunski i profesionalni sport koji se posebno izdvaja kao delatnost u koju su upletene razlike vrste društvenog delovanja. U sportu svoju korist i dobit pokušavaju da ostvare različite društvene grupe. To su : biznismeni, sponzori, političari ali i pojedinci koji pokušavaju da ostvare ličnu korist. Ekonomija je usko povezana sa sportom i u današnje vreme nemoguće je odvojiti ova dva pojma.

Sport je višedimenzionalni i složen fenomen. Pored takmičenja, područje sporta obuhvata socijalne, psihološke, ekonomske, političke, pedagoške, naučne, medicinske, filozoške, religiozne, kulturne, pravne i druge vrednosti. Sport je društvena pojava, sa specifičnim socijalnim funkcijama i izraz je određenih društvenih pojava.

Uporedo sa razvojem savremenog društva i stvaranjem novih potreba, a u cilju njihovog zadovoljavanja, javljaju se mnogobrojne aktivnosti i razvijaju raznovrsne delatnosti koje obuhvataju i pojam profesionalnog sporta. Savremeni oblici proizvodnje, zasnovani na humanizaciji društva, kulturnom, duhovnom i intelektualnom razvoju, kao i ogromnom slobodnom vremenu, predstavljaju pogodno tlo za afirmaciju i dalji razvitak sporta, paralelno sa razvojem društva. Pošto je sport postao značajno i široko područje društvenog života, razumljivo je što se iz takve stvarne situacije javlja potreba da se odnos područja sporta i drugih oblasti društva naučno izučavaju.

Odnosi između društva i područja sporta veoma su raznovrsni, uzajamni, promenljivi – pogotovo u dinamičnom vremenu, kako zbog promena u društvu

tako i zbog promena i kretanja u samom sportu, te su zbog toga i veoma kompleksni. Status i položaj sporta, ostvarivanje njegove uloge i mogućnosti razvoja, upravo zavise od materijalne razvijenosti društva, razvijenosti ekonomije, pravnog sistema, političkih odluka, ideoloških shvatanja, kao i kulturnog ambijenta uopšte.

Odnosi između profesionalnog sporta i društva su komplementarni, što znači da se oblast sporta međusobno povezuje i dopunjuje sa drugim područjima društvenog života. Olimpijske igre, svetska prvenstva, evropske šampionate, kontinentalna i regionalna takmičenja, takmičenja po pojedinim disciplinama i granama sporta nemoguće je organizovati bez prisustva delovanja državnih institucija, državnih donacija, poklona, nagrada, ekonomski najmoćnijih kompanija, različitih sponzora, raznovrsnih marketinških aktivnosti privatnih firmi, preduzeća, prisustva sistema informisanja kroz opštu borbu za ekskluzivna prava prenosa najvećih TV giganata, publike i dr. Dakle, sport predstavlja jedan sistem koji pripada i drugim sistemima i koji u sebi sadrži druge sisteme koji i sami pripadaju drugim sistemima. Ta isprepletanost sporta sa drugim društvenim sistemima dovodi do suštinskog zaključka da je profesionalni sport sistem u sistemima sa sistemom u sebi.

## ZDRASTVENA SPOSOBNOST SPORTISTA

Zdravlje ispred svega. Ovo je jedna od najbitnijih ako ne i najbitnija stavka na koju moramo svi zajedno obratiti pažnju.

Vrste pregleda koji se sprovode u cilju utvrđivanja zdrastvene sposobnosti sportista definisane su Pravilnikom o uslovima za obavljanje zdrastvenih pregleda sportista koji je donijelo Ministarstvo zdravlja na osnovu Zakona o sportu. Preciznije obaveze sportskih klubova u vezi zdrastvene zaštite sportista su definisane Zakonom o sportu i Strategijom za razvoj sporta u Crnoj Gori.

## SPORTSKA INFRASTRUKTURA

### SPORTSKI OBJEKTI U DANILOVGRADU

#### 1. Gradska dvorana

**Vlasnik:** Opština Danilovgrad – predat na upravljanje JU. Centar za kulturu.

**Godina izgradnje:** 1977 godina, prvi zatvoreni sportski objekat u Crnoj Gori.

**Lokacija:** Uži centar grada neposredno uz OŠ. „Vuko Jovović“.

**Površina:** oko 2500 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Na terenu dimenzija 40x20 markiran je teren za rukomet i mali fudbal (40x20) kao i košarkaški teren (28x15). Tribine imaju 875 sjedećih mjesta. Objekat je opremljen rasvjetom, dva semafora (jedan za rukomet i mali fudbal i drugi za košarku ). Sala raspolaže sa 4 koša od kojih su 2 zidna i 2 Elanove konstrukcije sa Fibinim sertifikatom sa preklopnim/zglobnim obručima. U sklopu objekta su i tri svlačionice, jedna za sudije i dvije za takmičare. Dvorana je poslednji put renovirana prošle godine, a da bi potpuno bila u funkciji potrebno je napraviti grijanje sa ventilacionim sistemom. Trenutno dvoranu koriste sve selekcije košarke, rukometa i malog fudbala od 14h do 23h, a u prije podnevnom terminu od 08h do 14h koriste je učenici Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“.

## 2. Školska sala O.Š. „Njegoš“- Spuž

**Vlasnik:** Vlada RCG – Ministarstvo prosvjete i nauke, predato na upravljanje O.Š.“Njegoš“ Spuž.

**Godina izgradnje:** 1983. godina

**Lokacija:** Blizu starog puta Danilovgrad – Podgorica u Spužu, odmah uz O.Š.“Njegoš“.

**Površina:** 514 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Dvorana je zatvorenog tipa, dimenzije terena su 24x14 m, sala je opremljena potpuno za mali fudbal, odbojku i rukomet. Dvorana ima galeriju koja prima 50 gledalaca. Takođe u sklopu sale su svlačionice, tuševi i radna soba za profesore.

## 3. Školska sala O.Š. „Vuko Jovović“- Danilovgrad

**Vlasnik:** Opština Danilovgrad – predato na upravljanje J.U. Centar za kulturu.

**Godina izgradnje:** 1978. godina

**Lokacija:** Uži centar grada u dvorištu O.Š. „Vuko Jovović“ u Danilovgradu.

**Površina:** 210 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Dvorana je zatvorenog tipa, dimenzije terena su 20x10, posjeduje svlačionice koje su u lošem stanju. Parket je renoviran prije 5 godina kao i krovna konstrukcija. Sala je mala ali funkcionalna.

## 4. Stadion „Braće Velašević“ – Danilovgrad

**Vlasnik:** S.O. Danilovgrad, predato na upravljanje J.U.Centru za kulturu.

**Godina izgradnje:** 1947. godina

**Lokacija:** Uži centar grada na obali rijeke Zete.

**Površina:** oko 15000 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Stadion „Braće Velašević“ može da primi oko 1500 gledalaca, dimenzije terena su 74x110 m. Standardna atletska staza koja okružuje

igralište je širine oko 8 m. Na stadionu se nalazi jedan objekat gdje su svlačionice, ali je u prilično ruiniranom stanju i potrebna mu je adaptacija.

## 5. Stadion F.K. Spuž

**Vlasnik:** Vlasništvo je pod sudskim sporom

**Godina izgradnje:** 1966. godina

**Lokacija:** Stadion se nalazi u blizini Spuža, blizu željezničke pruge.

**Površina:** oko 10000 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Stadion u Spužu nema atletsku stazu, tako da je od granice igrališta do ograde oko 4 m. sa istočne strane i 5-6 m. sa zapadne, a prostor iza golova je širine oko 3 m. Dimenzije terena su 105x75 m. U okviru stadiona je i istočna tribina koja može da primi oko 1500 gledalaca.

## 6. Fudbalski teren Glava Zete

**Vlasnik:** „Montex“, predato na upravljanje Hotelu Glava Zete.

**Godina izgradnje:** izgradnja počela 1966. godine a stadion je u funkciji od 1995. godine.

**Lokacija:** Stadion se nalazi na desnoj obali rijeke Zete, na oko 200 m od hotela.

**Površina:** 10000 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Teren je dimenzija 100x80 m, i odličnog je kvaliteta, vrlo funkcionalan, netakmičarski i isključivo služi za prijateljske utakmice i pripreme fudbalskih ekipa. Sami teren se nalazi na teritoriji opštine Nikšić, ali s obzirom da je sastavni dio hotela Glava Zete i njegovih sportskih objekata ( bazeni, teniski tereni ), smatrali smo da treba da nađe svoje mjesto u ovom izveštaju.

## 7. Teren malog fudbala – Spuž

**Vlasnik:** Rajka Rolović

**Godina izgradnje:** 2007. godina

**Lokacija:** Stadion se nalazi u blizini Spuža, blizu željezničke pruge.

**Površina:** 1200 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Stadion je otvorenog tipa, dimenzija 23x43 m, ima vještačku travu kao podlogu, osvijetljen je reflektorima za večernje sate. Od pratećih objekata tu je svlačionica sa tuševima, kao i jedna manja tribina sa oko 50-ak mjesta sa stolicama.

## 8. Teren malog fudbala – Bandići/Livade

**Vlasnik:** Ratko Radonjić

**Godina izgradnje:** 1995. godina

**Lokacija:** Stadion se nalazi u Bandičkim livadama uz rijeku Crkovnicu.

**Površina:** 3600 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Stadion je otvorenog tipa, sa jednom tribinom koja može da primi oko 300 gledalaca, dok je druga tribina u izgradnji. Teren je dimenzija 50x30 m. Od pratećih objekata tu je sala za stoni tenis, kao i svlačionica opremljena tuševima. Takođe postoje reflektori za noćni fudbal.

## 9. Teren malog fudbala – O.Š. „Vuko Jovović“

**Vlasnik:** Vlada RCG – Ministarstvo prosvjete i nauke, predato na upravljanje O.Š. „Vuko Jovović“

**Godina izgradnje:** 1981. godina

**Lokacija:** Stadion se nalazi uz samu školu u okviru dvorišta, preko puta Doma zdravlja.

**Površina:** 800 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Stadion je otvorenog tipa, dimenzija 20x40 m, sa dva gola u dosta lošem stanju.

## 10. Teren malog fudbala – Gimnazija Petar I Petrović Njegoš

**Vlasnik:** Vlada RCG – Ministarstvo prosvjete i nauke, predato na upravljanje Gimnaziji

**Godina izgradnje:** 1984. godina

**Lokacija:** Teren se nalazi uz samu školu, u okviru školskog dvorišta.

**Površina:** 1500 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Teren je otvorenog tipa, dimenzija 25x45 m. Ima dva gola u dosta lošem stanju, a koristi se i kao teren za odbojku.

## 11. Košarkaški teren – O.Š. „Vuko Jovović“

**Vlasnik:** Vlada RCG – Ministarstvo prosvjete i nauke, predato na upravljanje O.Š. „Vuko Jovović“

**Godina izgradnje:** 1986. godina

**Lokacija:** Teren se nalazi uz samu školu, u okviru školskog dvorišta.

**Površina:** 800 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Teren je otvorenog tipa, ima dva fiksna koša zadovoljavajuće konstrukcije ali table i obruči su u lošem stanju.

## 12. Košarkaški teren – Gimnazija Petar I Petrović Njegoš

**Vlasnik:** Vlada RCG – Ministarstvo prosvjete i nauke, predato na upravljanje Gimnaziji

**Godina izgradnje:** 1984. godina

**Lokacija:** Teren se nalazi uz samu školu, u oviru školskog dvorišta, odmah do fudbalskog terena.

**Površina:** 600 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Teren je otvorenog tipa, dimenzija 28x15 m. Ima dva fiksna koša zadovoljavajuće konstrukcije, ali table i obruči su u lošem stanju.

### 13. Košarkaški teren – O.Š. „Blažo Mraković“ – Zagarač

**Vlasnik:** Vlada RCG – Ministarstvo prosvjete i nauke, predato na upravljanje O.Š. „Blažo Mraković“

**Godina izgradnje:** 2002. godina

**Lokacija:** Teren se nalazi uz samu školu, u okviru školskog dvorišta.

**Površina:** oko 400 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Teren je otvorenog tipa, dimenzija 28x15 m. Ima dva fiksna koša zadovoljavajuće konstrukcije, ali table i obruči su u lošem stanju.

### 14. Košarkaški i fudbalski tereni – Prentina Glavica – Martinići

**Vlasnik:** S.O. Danilovgrad, predato na upravljanje mjesnoj zajednici

**Godina izgradnje:** 2002. godina

**Lokacija:** teren se nalazi uz stari put.

**Površina:** oko 1000 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Teren je otvorenog tipa, dimenzija 40x20 m. Ima dva gola, teren je osvijetljen reflektorima tako da je funkcionalan i u večernjim satima.

### 15. Mali fudbal na pijesku – Spuž

**Vlasnik:** S.O. Danilovgrad, predato na upravljanje „Društvo za sport i rekreaciju“

**Godina izgradnje:** 1993. godina

**Lokacija:** Teren se nalazi desno od mosta, odmah uz obalu rijeke Zete.

**Površina:** oko 2000 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Teren je otvorenog tipa, dimenzija 20x40. Ima dva gola, zaštitnu mrežu ka rijeci i osvijetljen je reflektorima tako da je funkcionalan i u večernjim satima. Tu je i jedna tribina koja može da primi oko 1500 gledalaca. Odmah pored je teren za basket sa jednim košem koji je u dosta lošem stanju.

### 16. Teniski tereni – Glava Zete

**Vlasnik:** „Montex“, predato na upravljanje Hotelu Glava Zete

**Godina izgradnje:** 1987. godina

**Lokacija:** Tereni se nalaze uz sami hotel.

**Površina:** oko 1800 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Svi tereni su otvorenog tipa, dimenzija 24x10 m. Ograđeni su zaštitnom žicom, ali u ruiniranom stanju. Samo je jedan od tvrde podloge (beton) donekle u funkciji, dok su druga dva na kojima je šljaka u neupotrebljivom stanju.

## 17. Bazeni – Glava Zete

**Vlasnik:** „Montex“, predato na upravljanje Hotelu Glava Zete

**Godina izgradnje:** 1966. godina

**Lokacija:** Bazeni se nalaze uz sami hotel.

**Površina:** oko 600 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Bazeni su otvorenog tipa, sledećih dimenzija:

- veliki (poluolimpijski) 25x12.5 m
- mali 10x4 m

## 18. Odbojkaški teren – Bandići/Livade

**Vlasnik:** Ratko Radonjić

**Godina izgradnje:** 1995. godina

**Lokacija:** Stadion se nalazi u Bandičkim livadama, uz rijeku Crkovnicu.

**Površina:** 300 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Teren je otvorenog tipa, dimenzija 18x9 m. Od pratećih objekata tu je svlačionica opremljena tuševima. Takođe postoji reflektori za noćnu odbojku.

## 19. Košarkaški teren – Bandići

**Vlasnik:** S.O. Danilograd, predato na upravljanje MZ Bandići.

**Godina izgradnje:** 2007. godina

**Lokacija:** Bandići

**Površina:** 1000 m<sup>2</sup>

**Stanje, struktura i kvalitet:** Teren je otvorenog tipa, dimenzija 36x20 m, i ima dva koša.

U izgradnji su košarkaški teren Bandići – Livade i Stadion malih sportova u Danilogradu.

# **PLAN REALIZACIJE STRATEGIJE**

## **MJERE RAZVOJA**

Da bi se sport u Danilovgradu razvijao i dostigao mnogo veći nivo od sadašnjeg neophodno je utvrditi i sprovesti određene mjere i aktivnosti na tom planu kako bi pojedinci i kolektivi imali znatno bolje uslove za rad i nastupe na domaćoj i međunarodnoj sceni. Među njima prioritetne su sledeće:

- Usklađivanje rada sportskih organizacija sa odredbama Zakona o sportu i uskladiti opštinske opšte akte sa istim zakonom
- Definisati dugoročne prioritete na nivou Opštine koja će iz budžeta planirati dovoljno sredstava za njihovo finansiranje,
- Uspostavljanje Registra sportskih klubova
- Stvaranje uslova za podizanje svijesti kod sportskih kolektiva i samih sportista o redovnom praćenju zdravstvenih sposobnosti
- Ostvariti dobru komunikaciju sa privatnim sportskim školama koje su u stvari regrutni centri za ostale klubove i kolektive
- Obezbijediti bolju saradnju klubova i vaspitno-obrazovnih ustanova
- Stvarati uslove za bavljenje sportom djece učenika i studenata kao i za njihova takmičenja
- Obezbijediti kvalitetne stručne kadrove za trenažne procese
- Ustanoviti sistem nagrađivanja
- Omogućiti bolju medijsku promociju i propagandu sporta.
- Podrška sportskim klubovima i sportsko rekreativnim društvima i
- Podrška sportskim organizacijama osoba sa invaliditetom
- Obezbjedivanje pristupačnosti sportskim objektima osoba sa invaliditetom

## **OPŠTI I POSEBNI CILJEVI STRATEGIJE**

Kako i na koji način napraviti određene korake i pomake u oblasti sporta na osnovu trenutnog stanja je veoma složen zadatak koji zahtijeva posebne i dugoročne analize ove oblasti na lokalnom nivou. Ako bi se rukovodili osnovnim pokazateljima i parametrima koji na osnovu statističkih podataka karakterišu cjelokupni sportski ambijent u Danilovgradu mogu se definisati opšti i posebni ciljevi programa i to:

- Da se unaprijedi stručno-pedagoški rad i podstakne angažovanje visokokvalifikovanih stručnih kadrova i vrhunskih sportista
- Da se organizuje mnogo više masovnih takmičenja i manifestacija
- Da se grade novi i adaptiraju postojeći sportski objekti kako u gradu tako i na periferiji
- Da se motivišu talentovani sportisti kroz finansiranje njihovih nastupa na prestižnim domaćim i međunarodnim smotrama
- Da sport bude dostupan svim građanima
- Da sportisti i rekreativci mogu koristiti sportske dvorane, poligone druge infrastrukturne sadržaje na otvorenom i u zatvorenom prostoru
- Omasovljavanje klubova i kolektiva i
- Unapređivanje organizacionih aktivnosti

## **IMPLEMENTACIJA**

Za implementaciju programa koji će se realizovati putem akcionalih planova i drugih zvaničnih dokumenata, isti mora sadržavati opise pojedinih zadataka koji obuhvataju svrhu, ciljeve, planirane rezultate, korisnike, rokove, finansijska i druga sredstva kao i izvore finansiranja za njihovu realizaciju. Ova Strategija će se sprovoditi u okviru lokalne uprave i dostavljaće kompletne izvješatje o realizaciji predsjedniku Opštine, zatim Skupštini Opštine i kada to bude potrebno Upravi za mlade i sport Crne Gore.

Ova strategija je uskladjena sa evropskom sportskom poveljom zatim sa principima politike sporta za sve, principima sporta osoba sa invaliditetom, kodeksom sportske etike, konvencijom sprječavanja nasilja u sportu, konvencijom o sprječavanju dopinga u sportu, nacionalnim programom sporta Crne Gore, Zakonom o sportu i strateškim planom razvoja Danilovgrada. Ako se uzme u obzir činjenica da je razvoj i unapređenje sporta veoma zahtjevan i dugoročan proces, donošenje i usvajanje ovog dokumenta obezbijedit će se preduslovi za njegov organizovan i planski razvoj ostvarivanja željenih ciljeva i zadataka. Tačnije dugoročni programski pravci prosperiteta ove oblasti definisani su kroz brigu o djeci i omladini te osobama sa invaliditetom i odraslima kroz obezbjeđivanje uslova za njihovo masovno uključivanje u pojedine sportske aktivnosti u osnovnim i srednjim školama i sportskim organizacijama, kroz sisteme takmičarskog i vrhunskog sporta. Zbog toga lokalna uprava mora nastojati da sve u okviru mogućnosti sproveđe u djelo kako bi se obezbijedili adekvatni uslovi budućim generacijama i njihovo pravilno razvijanje a sve u cilju postizanja mnogo boljih rezultata na opštinskom, državnom i internacionalnom nivou. Programski pravci razvoja sporta u Danilovgradu biće utvrđeni nakon javne rasprave te podrške sportskih organizacija i nadležnih opštinskih organa.